

**Recenzija za udžbenik «Sportske aktivnosti u prirodi» Doc. dr
Velimira Vukajlovića**

Udžbenik je napisan u formatu A4 i sadrži 353 stranice kompjuterski obrađenog teksta, sadržajno je podjeljen na trinaest poglavlja (1. Orjentacija; 2. Planinarstvo i alpinizam; 3. Tehnika kretanja u planini; 4. Penjanje; 5. Organizacija spašavanja u planini u ljetnim i zimskim uslovima; 6. Sanitetsko obezbjeđenje u planini; 7. Ronjenje; 8. Kajak i kanu; 9. Sportki ribolov; 10. Rafting; 11. Dajak; 12. Biciklizam; 13. Ishrana u prirodi) koja su tako metodološki i sadržajno koncipirana da u cijelosti ispunjavaju zahtjevne standarde koje treba da ima udžbenik. Sadržajno je obuhvaćeno preko 90% teksta predviđenog nastavnim planom i programom predmeta Sportske aktivnosti u prirodi. Tekst je ilustrativan crtežima, fotografijama i tabelama što će olakšati studentima bolje razumjevanje i primjenu materije u praktičnom životu.

Korišćenje bibliografske jedinice iznjete su u sistematizovanoj i precizno navedenoj literaturi.

Rukopis knjige po svojoj sistematizaciji građe i načinu prezentovanja predstavlja izvanredno gradivo namjenjeno, prije svega studentima Fakulteta sportskih nauka u Bana Luci i srodnim fakultetima, ali i široj čitalačkoj i stručnoj javnosti.

Na osnovu napred izloženog smatram da rukopis pod nazivom Sportske aktivnosti u prirodi autora Velimira Vukajlovića može biti štampan u formi udžbenika.

Banja Luka, 26.3.2009. god.

Recenzent:
Prof. dr Vidosav Lolić